



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

GIREIDI 12

TSHIVEND^ΛA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U
THOMA (FAL)

BAMMBIRI L^ΛA U THOMA (P1)

L^ΛARA 2013

MEMORANDAMU

MARAGA: 80

Memorandamu uyu u na masiat^Λari a 7.

KHETHEKANYO YA A: THOLOKANYONDIVHO**NDILA YA U MAKA THOLOKANYONDIVHO**

- Ngauri ho lavhelwa u pfesesa, mupeleto na luambo lwo khakheaho kha phindulo ndapfu a hu tei u vha na ndatiso.
- Kha mbudziso dzi sa todi phindulo nthihi a hu tei u avhelwa kha u tenda kana u hanedza (Ee kana u hanedza). Mbuno kana thikhedzo ndi zwone zwine zwa tea u dzhielwa ntha.
- A hu tei u avhelwa maraga kha NDI ZWONE, A SI ZWONE kana MBUNO kana MUHUMBULO. Mbuno kana thikhedzo ndi zwone zwine zwa tea u dzhielwa ntha.
- Musi hu tshi lavhelelwa phindulo ya ipfi lithihi ngeno nwana o nea kana a fhindula nga ipf lo fhelelaho, phindulo i vha yone arali ipfi lo talelwa kana lo sumbedzwa.
- Arali hu tshi khou toda zwithu kana mbuno mbili kana tharu fhedzi ho newa zwithu zwinzhi hu makiwa zwivhili kana zwiraru zwa u thoma.
- Arali mugudi o shumisa maipfi a luambo lune a sa khou lingiwa khalwo vha songo dzhiela ntha maipfi ayo, naho zwo ralo arali ipfi la lunwe luambo lo shumiswa mafhungoni li tshi khou todiwa sa phindulo, hezwi zwi tea u tangedziwa kana u tendelwa. Kha vha tendele nyambotavhi. (dialect).
- Kha mbudziso dza u nanga phindulo kha vha tangedze zwothe, ledere lo livhanaho na phindulo ire yone kana phindulo yo nwalwaho nga vhudalo.

MBUDZISO 1**TSHIBVELEDZWA TSHA 1: PHUROS**

- 1.1 Ndi u disa thuso kha lushaka/ vhabebi. ✓ (1)
- 1.2 Bomepome. ✓ (1)
- 1.3 - U dzula nae u swika a tshi fhedza mushumo wa tshikolo. ✓
- U mu fha zwitukutuku muso o wana pfufho tshikoloni. ✓ (2)
- 1.4 Ha ngo kulwa nungo nga zve vhathu vha vha vha tshi mu sasaladza ngazwo. ✓ ✓ (2)

- 1.5 -O kona u vhona vhumatshelo vhu re na fhulufhelo.✓
-O wana phulufhedziso ya thikhedzo kha zwothe.✓ (2)
- 1.6 Ndi muthu ane a vha na mikhwa.✓
A pfaho/thetshelesaho musi a tshi laiwa.✓
(Nthihi ya dzenedzo). (2)
- 1.7 U tutuwedza vhudifhinduleli kha mubebi na kha riwana kha u bvela phanda ha riwana.Na zwiwe-vho zwi pfalaho.✓✓ (2)
- 1.8 Ndi zwone ngauri Mulisa o didina a fhedza o bvelela.✓ ✓ (2)
- 1.9 Mulisa o vha muthu o funzeaho a fhedza nga u vha fhatela ndu yavhudi.✓ ✓ (2)
- 1.10 Zwi a bvelela ngauri muthu arali a kondelela kha zwa pfunzo u a bvelela a vuledza pfunzo dzawe a wana mushumo wavhudi.✓ ✓ (2)
- 1.11 Vhudipfi ndi ha u takalela Vho-Nyavheani vhe vha vha na vhudifhinduleli ha vhumatshelo ha riwana wavho Mulisa/Mulisa we a dzhia vhudifhinduleli hawe a fhat vhumatshelo havhudi.✓ ✓ (2)

TSHIBVELEDZWA TSHA 2: TSHIFANYISO

- 1.12 Ndi kamarani/lufherani lwa u lela zwiliwa.✓ (1)
- 1.13 Ndi mangilasi kha muthu wa 2.✓ (1)
- 1.14 Ndi 1 na 2.✓ ✓ (2)
- 1.15 Vho takala: Vhana vha vhonala vha tshi khou sea.✓
Vhabebi a vha sumbedzi u takala kana u dinalela.✓ (2)
- 1.16 A si zwone ngauri vha khou la zwiliwa zwa vhuragane/zwiliwa zwa nga matsheloni.✓ ✓ (2)
- 1.17 U tama – ndi zwavhudi muta u tshi la zwiliwa fhethu huthihi/u sasaladza – a si mvelele ya Tshivenda ya u la na khotsi/vhabebi fhethu huthihi.✓ ✓ (2)

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 30

KHETHEKANYO YA B: MANWELEDZO/SAMARI**MBUDZISO 2****ADENDAMU YA SAMARI**

KHOTHESHENI		MBUNO	
1	'U itela uri a vhe na mutakalo wavhudi muthu kha kunakise hune a dzula hone zwifhinga zwothe.'	a	U kunakisa fhethu hune a dzula hone.
2	'Ri tea u vhona uri zwishumiswa zwine ra bika ngazwo, zwi vhe zwo kunaho musu ri tshi todou zwi shumisa na nga murahu ha musu ro no fhedza u zwi shumisa.'	b	Zwishumiswa zwa u bika kha zwi vhe zwo kunaho tshifhinga tshothe.
3	'Tshinwe tshine tsha thusa kha u ita uri muvhili wa muthu u vhe na mutakalo wavhudi ndi musu muthu a tshi ita nyonyoloso zwifhinga zwothe.'	c	Nyonyoloso kha dzi itwe zwifhinga zwothe.
4	'Zwiliwa ndi zwinwe zwa zwithu zwi no fhata muvhili wa muthu, zwi ita uri muvhili u vhe wo takalaho.'	d	Hu liwa zwiliwa zwi fhataho muvhili.
5	'Muthu u tea u divha muvhili wawe, a kone u ambara zwiambaro zwi mu edanaho.'	e	U divha na u a mbara zwiambaro zwi u edanaho.
6	'Muthu u tea u kona u dilanga a sa langwe nga thaidzo.'	f	Thaidzo kha dzi langwe.
7	'Muthu ndi wa u shuma a tshi awedza muvhili wawe lwo linganelaho.'	g	Muvhili kha u awedzwe.
8	'Muthu u tea u vha na tshifhinga tsha u vhone na dokotela na musu u sa khou lwala.'	h	Madokotela kha dalelwe zwifhinga zwothe.

- Kha vha avhele maraga nga ndila i tevhelaho:
 - Maraga dza 7 ndi dza mbuno.(Maraga nthihi kha mbuno nthihi.)
 - Maraga 3 ndi dza luambo.
- Thanganyelo: 10
- Maraga dza luambo dzi avhelwe nga ndila i tevhelaho
 - Maraga **nthihi** musu ho bulwa mbuno **1–3** dzi re dzone.
 - Maraga **mbili** musu ho bulwa mbuno **4–5** dzi re dzone.
 - Maraga **tharu** musu ho bulwa mbuno dza **6–7** dzi re dzone.

KHA VHA DZHIELE NZHELE:

- Manweledzo o nekedzwaho a kha mbonalo kana tshivhumbeo tsho khakheaho kha a di makiwa.
- Tshivhalo tsha maipfi:
- Vhamaki vha tea u khwaṭhisedza uri tshivhalo tsha maipfi ndi tshone.
- Vha songo ṭusela mulingiwa maraga arali a songo sumbedza tshivhalo tsha maipfi kana o sumbedza tsho khakheaho.
- Arali tshivhalo tsha maipfi tsho fhira tshikalo tsho tiwaho kha vha vhale maipfi maṭanu nṭha ha tshikalo tsho randelwaho, vha litshe ayo maṇwe o salaho.

ṬHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 10

KHETHEKANYO YA C: LUAMBO/PHENDA NA KUSHUMISELE KWA LUAMBO**MBUDZISO 3: KHUNGEDZELO**

- 3.1 'Lunako phanda'.✓ (1)
- 3.2 Zwiambaro zwa vhuṭambo ha u pembelela mabebo.✓
Zwiambaro zwa vhuṭambo ha matiriki dantsi.✓
Zwiambaro zwa minyanya ya mbingano. (2)
(Zwivhili zwa zwenezwo).
- 3.3 D /A na C.✓ (1)
- 3.4 U itela u kunga vhathu.✓ Ndi Khephusheni.✓ (2)
- 3.5 Madanda a pfene.✓ Zwi ambelwa kha u rengiselana zwithu/muthu a tshi
nea a tangedza, a zwi elani na zwi no khou ambiwa.✓ (2)
- 3.6 I a kunga vhathu vha minyanya ngauri zwiambaro zwa hone zwi sumbedza
zwi sa duri na uri u a rungelwa na zwenenzwo.✓ ✓ (2)
[10]

MBUDZISO 4: KHATHUNI

- 4.1 Vho dzula nnda,✓ nga murahu ha muniwe hu vhone tanga ya ndu.✓ (2)
- 4.2 Ndi uri vha khou kona u vha mulaedza u re kha sele yavho.✓ ✓ (2)
- 4.3 Ndi u sumbedza uri zwi no khou ambiwa zwo tou khouthiwa.✓ ✓ (2)
- 4.4 Ndi wa u tsivhudza vhathu u badela laisentsi ya thelevishini.✓ ✓ (2)
- 4.5 Vha vhone sa vhathu zwavho hone vhe na thelevishini na sele.✓ ✓ (2)
[10]

MBUDZISO 5**5.1 PHUROSА**

- 5.1.1 Matiitii :√ Rudzani o nwesa matiitii sosani la Vho-Bele.√ (2)
- 5.1.2 Vhangwa: √ U rwiwa ha Rudzani ho vhangwa nga u levha hawe.√ (2)
- 5.1.3 Vho-Dennde vho ri vhatu kha vha sendele murahu.√ (1)
- 5.1.4 Khuvhabvu yo fodwa nga pholisa.√ (1)
- 5.1.5 Thanga: Ndo sevha nga muroho wa thanga.√
: Mikulo ya Lusani i khou vhavha ngauri u na thanga.√
: Nndwammbi ndi thanga ya Mashudu. (2)
(Mbili dza dzenedzo).
- 5.1.6 Vhatu vho vha vha songo dalesa.√ (1)
- 5.1.7 B. U talula.√ (1)
- 5.1.8 Uri:√ Rendani o mu nea bugu uri a nwalele khayi tshunwahaya yawe.√ (2)
- 5.1.9 Vhanna a vha pfi luvhilo:√ A si vhanna vhothe vha sa pfiho luvhilo. Vha hone vhanna vha sa andani na luvhilo ngeno na vhasadzi vha sa pfi luvhilo vha tshi di vha honevho. √ (2)

5.2 TSHIFANYISO

- 5.2.1 Vhutshiloni.√ Muthu muwe na muwe u na zwine a tea u zwi tevhelela vhutshiloni.√ (2)
- 5.2.2 Limudi la tsumbo: √ Vhana vha do guda pfundo dzavho.√ (2)
- 5.2.3 I khou vha fhandekanya. Vha a vha vho dzula fhethu huthihi hone muwe na muwe a kha zwawe – u vhona TV, shumisa founu, lepithopho.√ √ (2)
[20]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 40
MARAGAGUTE: 80